



PRIMLJENO:	27. 06. 2013. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/13-1/18
VEZA:	
EPA:	158 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

- G-dinu Ranku Krivokapiću

Shodno članu 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, podnosim sljedeće amdmane:

AMANDMAN 1

U članu 5, prije stava 1, dodaje se novi stav koji glasi:

U članu 24 stav 1 u petom redu, poslije riječi: „ Olimpijskih“ brišu se riječi: „igara i“ i umjesto nje stavlja zarez. Takođe, u istom stavu i istom redu, poslije riječi: „ Paraolimpijskih“, briše se riječ: „igara“ i umjesto nje dodaju riječi: „ ili Mediteranskih igara“, tako da stav 1 glasi:

“Vrhunski sportista je crnogorski državljanin koji je kao reprezent Crne Gore ostvario, u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih, Paraolimpijskih ili Mediteranskih igara.”

Obrazloženje :

Amadmanom se otklanja neuravnoteženost Prdedloga zakaona u odnosu na određene sportive i sportiste. Predlogom zakona se, naime, apostrofiraju samo sportovi iz završnog programa olimpijskih igara a zanemariju sportovi zastupljeni u širem programu takmičenja pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako su upravo Mediteranske igre, kao multidisciplinarne i multikontinentalne sportske igre koje se održavaju pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta, predložili smo da se priznanje vrhunskog sportiste, pored sportova zastupljenih u završnom programu olimpijskih igara, može dodijeliti i takmičarima u ostalim sportovima zastupljenim na Mediteranskim igrama. Ovo tim prije što se na programu Mediteranskih igara nalaze samo sportovi čiji su strukovni savezi na svjetskom nivou priznati i punopravni članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta.

AMDMAN 2

Poslije člana 5 Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportu dodaje se novi član 5a, koji glasi:

Član 5a

U članu 25, stav 2 Predloga zakona o sportu, poslije riječi „člana“ briše se riječ „ima“ i umjesto nje unose riječi: „ imaju i: „ .

U istom članu stav 2 poslije riječi „*ovog zakona*,” unose se riječi: „*državljanin Crne Gore, koji je kao član sportske ekipe iz Crne Gore, na zvaničnom svjetskom ili evropskom prvenstvu u ekipnoj ili pojedinačnoj konkurenciji ostvario prvo ili drugo mjesto u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih, Paraolimpijskih ili Mediteranskih igara,* „ tako da odredba glasi:

„Pravo na naknadu iz stava 1 ovog člana imaju i: selektor seniorske reprezentacije Crne Gore u ekipnom sportu, koji je kao državljanin Crne Gore ostvario rezultat iz člana 24, stav 1 ovoga zakona; državljanin Crne Gore, koji je, kao član sportske ekipe iz Crne Gore, na zvaničnom svjetskom ili evropskom prvenstvu u ekipnoj ili pojedinačnoj konkurenciji ostvario prvo ili drugo mjesto u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih, Paraolimpijskih ili Mediteranskih igara, kao i crnogorski državljanin koji je izabran za sportistu godine, u skladu sa ovim zakonom.“

O b r a z l o ž e n j e:

Suštinski motiv i cilj izmjena i dopuna, sadržanih u amadmanu 2, je stvaranje ravnopravnijih uslova za pristup pravu iz stava 1 ovoga člana svim vrhunskim, odnosno zaslužnim sportistima i sportskim radnicima, naravno uz mogući diferencirani nivo uslova, kao i primanja po datom osnovu.

Predlogom zakona, naime, predviđeno je pravo na doživotnu mjesečnu naknadu samo za selektora i seniorske reprezentativce Crne Gore i to samo u ekipnim sportovima. Kako, međutim, sve do obnove pune državnosti Crne Gore, 21.maja 2006. Godine, nije ni bilo zvanične reprezentacije, u najblažem veoma je diskutabilno da li bi iko od vrsnih sportista iz minulog perioda uopšte i mogao ostvariti ovo pravo. Problem je utoliko veći što, prema Predlogu zakona, pristup ovom pravu nemaju ni nosioci najviših svjetskih i evropskih medalja sa klupskih-ekipnih ili pojedinačnih takmičenja, kao ni zaslužni sportski radnici, što- mora se priznati nije ni moralno, niti formalnopravno korektno i posebno ako se ima u vidu da je slava i ime Crne Gore u tom periodu promovisana prije svega kroz klupske forme takmičenja. Amadmanom 2 se pokušava sanirati uočena nedostatnost Predloga zakona.

Izmjenama u stavu 4, kao i novopredloženom stavu 6 se, pak, pristup ovom pravu objektivizuje kroz neštoviše diferencirane starosne granice pristupa pravu.

PODNOŠIOČ:

Rifat RASTODER

